

# l38\_matrix11

(TMWgoQUcnS364zoMvcc62rrECdeipm8b4PY)

October 27, 2020

Let  $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v6\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v13\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v33\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v3\_group\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v5\_group\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v2\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v3\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v4\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v4\_vectsp\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v5\_vectsp\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l6\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m2\_finseq\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k3\_finseq\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k9\_fvsum\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $l3\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l2\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l5\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l4\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l4\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l3\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge (l3\_algstr\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m2\_finseq\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1\_subset\_1 X2 \\ & (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (k3\_finseq\_1 (k9\_fvsum\_1 X0 X1 X2) = k3\_finseq\_1 \\ & X1))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l6\_algstr\_0 X0) \Rightarrow ((l2\_algstr\_0 X0) \wedge (l5\_algstr\_0 X0)) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l5\_algstr\_0 X0) \Rightarrow ((l4\_algstr\_0 X0) \wedge (l4\_struct\_0 X0)) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l4\_algstr\_0 X0) \Rightarrow ((l3\_struct\_0 X0) \wedge (l3\_algstr\_0 X0)) \tag{4}$$

## Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((\neg v6\_struct\_0 X0) \wedge ((v13\_algstr\_0 \\ & X0) \wedge ((v33\_algstr\_0 X0) \wedge ((v3\_group\_1 X0) \wedge ((v5\_group\_1 X0) \wedge \\ & (v2\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v3\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v4\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v4\_vectsp\_1 \\ & X0) \wedge ((v5\_vectsp\_1 X0) \wedge (l6\_algstr\_0 X0)))))))))) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m2\_finseq\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1\_subset\_1 X2 \\ & (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (k3\_finseq\_1 X1 = k3\_finseq\_1 (k9\_fvsum\_1 X0 \\ & X1 X2)))) \end{aligned}$$